

Nalog o umanjenju iznosa sredstava za finansiranje političkih stranaka dodijeljenih HDZ-u

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka sa Konferencije Vijeća za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim "donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta", koje "mogu uključivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaničnika (...) za koje Visoki predstavnik ustanovi da su prešli zakonske obaveze utvrđene Mirovnim sporazumom odnosno uslove za njegovu provedbu";

Pozivajući se na činjenicu da je Upravni odbor Vijeća za

implementaciju mira, na zasjedanju održanom 12. juna 2003. godine, pozdravio obavezu koju su preuzeli organi vlasti Bosne i Hercegovine za postizanje napretka u procesu integracije školskog sistema, te je jednoglasno donio odluku da je postojanje dvije škole pod jednim krovom ("2/1") protivno principima utvrđenim u Strategiji reforme obrazovnog sistema ("SR0");

Konstatujući da je "2/1" u očiglednoj suprotnosti sa uslovima koji su postavljeni Bosni i Hercegovini nakon njenog ulaska u Vijeće Evrope "da nastavi sa reformama u oblasti obrazovanja, te da ukloni sve aspekte segregacije i diskriminacije koja se zasniva na nacionalnoj pripadnosti";

Pozdravljajući najvažniji cilj SR0-a da se obrazovanje depolitizuje, te da se stvore uslovi koji će osigurati jednak pristup visokokvalitetnom, modernom obrazovanju u cijeloj zemlji;

Potpuno svjestan činjenice da, u svrhu postizanja ovog cilja, sva djeca moraju imati pristup kvalitetnom obrazovanju u integrisanim, multikulturalnim školama u kojima nema političke, vjerske, kulturološke i druge pristrasnosti niti diskriminacije, a koje poštuju prava sve djece;

Podsjećajući da je cilj ovih reformi da se stane u kraj nepotrebnom birokratskom dupliciranju i oslobode resursi za djecu i nastavnike, te da navedena reforma nema uticaja na jezik na kojem se izvodi nastava ili na nastavni plan i program;

Pozivajući se na Nalog o obustavi svih isplata iz utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe stranačkog finansiranja HDZ-a od 26. marta 2004. godine, koji je uslijedio nakon što nadležni organi Srednjobosanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu proveli Uputstva o adiministrativnoj integraciji u cilju nastavka procesa objedinjavanja.

Duboko žaleći zbog činjenice da je Srednjobosanski kanton

nastavio da odugovlači donošenje odluka o administrativnom objedinjavanju preostalih "dvije škole pod jednim krovom";

Uvjerena zvaničnici u HDZ političkoj stranci mogu prevazići ove opstrukcije čiji je cilj održavanje segregacijskog školskog sistema;

Razmotrivši, imajući na umu i konstatujući sve gore navedeno, Visoki predstavnik ovim donosi slijedeći:

NALOG

o umanjenju iznosa sredstava za finansiranje političkih stranaka dodijeljenih HDZ-u

Član 1.

Isplata sredstava sa utvrđenih budžetskih pozicija za fiskalnu godinu 2004. namijenjenih za potrebe finansiranja političkih stranaka, koja treba da se realizira u korist stranke HDZ u Srednjobosanskom kantonu umanjice se za pet procenata (5) od 30. aprila 2004. godine ako organi vlasti Srednjobosanskog kantona do tog datuma ne implementiraju Instrukciju o objedinjavanju škola.

Član 2.

Ako organi vlasti Srednjobosanskog kantona ne implementiraju Instrukciju o administrativnom objedinjavanju škola i nakon 30. aprila 2004. godine, pet procenata (5) od iznosa sredstava namijenjenih za finansiranje stranke HDZ odbijaće se svake sedmice sve dok se pomenuta Instrukcija u potpunosti ne implementira.

Član 3.

Ministru finansija Srednjobosanskog kantona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja je ovlaštena da ga zastupa, ovim se nalaže:

- 1) da implementiraju ovaj Nalog u mjeri u kojoj se na njih odnosi;
- 2) da u roku od najkasnije tri (3) radna dana od dana primitka obavijesti iz člana 5, stava 1. ovoga Naloga, dostave dokaz Uredu Visokog predstavnika, u formi pismene garancije, o tome da će član 2. ovoga Naloga biti izvršen; i
- 3) da u roku od najkasnije tri (3) dana od dana potpisivanja ovoga Naloga dostave dokaz Uredu Visokog predstavnika, u formi pismene garancije, o tome da je član 1. ovoga Naloga izvršen.

Ministar finansija će biti odgovoran za uredno izvršenje ovoga Naloga.

Član 4.

Ovaj Nalog ne iziskuje poduzimanje dodatnih proceduralnih radnji i ima veću pravnu snagu u odnosu na bilo koji propis ili zakon koji je eventualno u suprotnosti s njim.

Član 5.

Visoki predstavnik će obavijestiti Srednjobosanski kanton o ukupnoj stopi koja će se odbijati od sredstava za finansiranje političkih stranaka namijenjenih HDZ-u u 2004. godini u datom kantonu.

Ako su navedeni iznosi veći od iznosa budžetskih pozicija dodijeljenih HDZ-u u fiskalnoj godini 2004., dio iznosa koji se ne može odbiti od pomenutih budžetskih pozicija biće odbijen od budžetske pozicije za finansiranje političkih stranaka namijenjenih HDZ-u za fiskalnu godinu 2005.

Iznos sredstava odbijenih u skladu sa stavovima 1. i 2. ovog člana prebaciće se na budžetsku poziciju koja se odnosi na obrazovanje datog kantona.

Član 6.

Da bi se otklonila svaka sumnja, ovim se izričito izjavljuje i utvrđuje da je odredbe ovog Naloga, i to svaku ponaosob, utvrdio Visoki predstavnik u skladu sa svojim međunarodnim mandatom i da ih, stoga, ne mogu osporiti sudovi Bosne i Hercegovine niti sudovi njenih entiteta niti drugdje, te da se ni pred kojim sudom ni u jednom trenutku ne može pokrenuti postupak u vezi sa obavezama koje se izvršavaju u skladu sa njima.

Član 7.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na zvaničnoj *web* stranici Ureda Visokog predstavnika, te će se bez odlaganja objaviti u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona.

Sarajevo, 26. april 2004. godine

Paddy Ashdown
Visoki predstavnik